

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge	PAKET RAČUNA ZA FIZIČKA LICA
2. Naziv i adresa banke	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka
3. Datum važenja	Važi od 15.12.2025.godine
4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	

Paket računa predstavlja proizvod koji se sastoji od seta bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, te dodatnih pogodnosti za vlasnike paketa računa, za koji se plaća jedinstvena naknada. Naknada za vođenje paketa računa se obračunava i naplaćuje na mjesečnom nivou, bez obzira na to da li korisnik koristi sve ili samo pojedine proizvode i usluge iz paketa.

SADRŽAJ PAKETA	PRVI *	START	PARTNER	PLUS	PREMIUM
- Tekući račun – otvaranje i vođenje računa bez naknade	DA	DA	DA	DA	DA
- Devizni račun – otvaranje i vođenje računa bez naknade	-	-	-	-	DA
- Visa debitna kartica – bez godišnje članarine **	DA	DA	DA	DA	DA
- Mobilno/elektronsko bankarstvo (mBank/eBank) – bez naknade za korišćenje **	DA	DA	DA	DA	DA
- SMS usluga – bez mjesečne naknade za korišćenje usluge	DA	DA	DA	DA	DA
- SMS usluga – bez naknade za slanje pojedinačnih SMS poruka	-	-	DA	DA	DA
- Dozvoljeno prekoračenje – odobrenje bez naknade za obradu zahtjeva	-	-	DA	DA	DA
- VISA Classic kreditna kartica – bez godišnje članarine **	-	-	-	DA	DA
- Niže naknade za obradu kreditnih zahtjeva, a u skladu sa Odlukom o naknadama i kamatnim stopama za kredite fizičkih lica	-	-	-	DA	DA
- Trajni nalozi za plaćanje na račune unutar Banke – 50% popusta na naknade	-	-	-	DA	-
- Trajni nalozi za plaćanje na račune unutar Banke – bez naknade	-	-	-	-	DA
- Osiguranje za rizik smrti korisnika *** - osigurani iznos 2.000 KM	-	-	-	DA	-
- Osiguranje za rizik smrti korisnika *** - osigurani iznos 4.000 KM	-	-	-	-	DA

* Samo za korisnike starosti do 26 godina sa statusom srednjoškola/studenta

** Pogodnosti se ne odnose na godišnje članarine koje su već obračunate u periodu kada klijent nije koristio paket

*** Osiguravajuće pokriva: rizik smrti usljed nezgode/bolesti/prirodne smrti

Obavezan proizvod u sadržaju svakog paketa računa je tekući račun. Tekući račun se otvara i vodi u domaćoj valuti, pri čemu ne postoje ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu.

Korisnik paketa računa može biti svako punoljetno fizičko lice (rezident) koje u Banci ima otvoren tekući račun, i to na osnovu podnesenog pisanog zahtjeva i uz prezentovanje ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš). Korisnik paketa koji sadrže usluge osiguranja (PLUS i PREMIUM) ne može biti stariji od 75 godina. Korisnici paketa računa pod nazivom PRVI – mogu biti i maloljetna lica, pri čemu je uslov za otvaranje paketa da korisnik ima status srednjoškola ili studenta, te da nije stariji od 26 godina. Status srednjoškola se dokazuje potvrdom izdatom od strane srednje škole koju učenik pohađa. Status studenta se dokazuje kopijom indeksa i upisanog semestra ili drugim dokumentom izdatim od strane fakuleta.

Da bi korisnik mogao da koristi proizvode, usluge i pogodnosti bilo kojeg od ponuđenih paketa računa, potrebno je da ima otvoren tekući račun, te da podnese zahtjev u kojem će izričito naznačiti vrstu paketa koji želi. Za odobravanje proizvoda i usluga iz sadržaja paketa računa korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu koju paket uključuje, u skladu sa internim aktima Banke i pravilima za taj proizvod/uslugu i odlukom Banke. Pogodnosti iz sadržaja paketa, uključujući ukidanje ili smanjenje naknada iz sadržaja paketa se primjenjuju od datuma podnošenja zahtjeva za paket i traju do gašenja ili otkazivanja korišćenja paketa.

Za pakete koji sadrže usluge osiguranja, Banka će uz ovaj Standardizovani informacioni list korisniku uručiti važeće Dopunske uslove Osiguravača za osiguranje korisnika tekućih računa i platnih kartica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) za NAŠA BANKA ad Banja Luka, pri čemu su isti, kao i važeći Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) Osiguravača dostupni na internet stranici Banke www.nasa-banka.com.

- Osiguravač: PREMIUM OSIGURANJE a.d Banja Luka (osiguravajuća kuća sa kojom Banka ima sklopljen ugovor u vezi pružanja usluga osiguranja korisnicima paketa računa)
- Ugovarač osiguranja: NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA
- Korisnik osiguranja: Korisnik PLUS ili PREMIUM paketa

U slučaju izmjene osnovnih ili dopunskih uslova za osiguranje, isti se objavljuju i dostupni su na internet stranici Banke www.nasa-banka.com.

5. Trajanje ugovora

Obavezni proizvodi u sadržaju svakog paketa računa su platni račun koji se koristi samo kao tekući račun i debitna kartica. Ugovor o otvaranju i vođenju platnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti se zaključuje na neodređeno vrijeme.

6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope

Visina nominalne kamatne (NKS) je 0% na godišnjem nivou. Kamatna stopa je fiksna.

7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati (sa reprezentativnim primjerom)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

1.	Otvaranje i gašenje paketa računa	bez naknade	
2.	Vođenje/održavanje paketa računa		
	PRVI	1,44 KM mjesečno	
	START	4,44 KM mjesečno	
	PARTNER	6,44 KM mjesečno	
	PLUS	8,94 KM mjesečno	
	PREMIUM	14,94 KM mjesečno	
3.	Uplate i isplate gotovine na blagajni po vlastitom računu	bez naknade	
4.	Bezgotovinski prenos na zahtjev vlasnika tekućeg računa		
4.1.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u okviru Banke (po nalogu)	na šalteru	mBank / eBank
	Od 0,01 - 100,00 KM	1,30 KM	0,50 KM
	Od 100,01 - 500,00 KM	1,80 KM	
	Od 500,01 - 3.000,00 KM	2,30 KM	
	Od 3.000,01 - 10.000,00 KM	2,80 KM	
	Preko 10.000,00 KM i hitno	3,30 KM	
4.2.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u drugu Banku (po nalogu)	na šalteru	mBank / eBank
	Od 0,01 - 100,00 KM	1,50 KM	0,96 KM
	Od 100,01 - 500,00 KM	2,30 KM	1,60 KM
	Od 500,01 - 3.000,00 KM	3,30 KM	2,40 KM
	Od 3.000,01 - 10.000,00 KM	4,30 KM	3,20 KM
	Preko 10.000,00 KM i hitno	7,30 KM	5,60 KM

Sve naknade navedene u ovom članu su fiksne. U slučaju izmjena ovih naknada, Banka će informisati Korisnika u zakonskom predviđenom roku, odnosno dva mjeseca prije planirane izmjene.

10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Uz obavezno zaključivanje Ugovora o otvaranju i vođenju platnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti – u zavisnosti od vrste (naziva) paketa računa koji odabere (sadržaji paketa opisani u tački 4) i vlastitih potreba – korisnik sa Bankom može zaključiti i sledeće ugovore:

- Ugovor o dozvoljenom prekoračenju
- Ugovor o korišćenju kreditne kartice Visa Classic Credit
- Ugovor o trajnom nalogu
- Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa

12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Banka će na sve dospjele neizmirene obaveze obračunavati zateznu kamatu obračunatu po 0,03% dnevno, odnosno po godišnjoj stopi od 10,95 %.

Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji regulišu visinu stope zatezne kamate.

13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza

Korisnik koji ima otvoren paket računa je obavezan da ostvaruje redovne mjesečne prilive na tekući račun odnosno da prima plate, penzije i naknade koje proističu iz radnog odnosa, te da izmiruje svoje obaveze prema Banci proistekle korišćenjem računa i ostalih usluga koje čine sadržaj paketa, u suprotnom Banka ima pravo da otkáže korišćenje paketa računa o čemu će informisati korisnika, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Banka ima pravo da jednostrano otkáže korišćenje paketa računa o čemu će informisati korisnika, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom i u sledećim slučajevima:

- prestankom Ugovora o otvaranju i vođenju platnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti iz paketa računa;
- ukoliko korisnik paketa računa ne izmiri tri uzastopne mjesečne naknade za korišćenje paketa računa;
- ukoliko korisnik paketa koji sadrže osiguranje za rizik smrti (PLUS i PREMIUM) navrší 75 godina života;
- ukoliko korisnik paketa PRVI navrší 26 godina života ili izgubi status srednjoškola/studenta.

14. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim

Korisnik može da raskine Ugovor o otvaranju i vođenju platnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti iz paketa računa ili ugasi paket podnošenjem pisanog zahtjeva Banci najmanje sedam (7) dana unaprijed, bez dodatnih troškova

16. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke. Uslovi navedeni u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od dana preuzimanja istog. Banka zadržava pravo da nacrt ugovora ne stavi na uvid Korisniku za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove Banke za zaključenje istog.

18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Uslovi navedeni u ponudi važe 15 dana od dana preuzimanja standardizovanog informacionog lista.

20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Polaganje novčanog depozita nije uslov za odobravanje ove vrste proizvoda.

21. Ostale informacije o proizvodu

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja i Opštim uslovima korišćenja paketa računa.